

# SLUŽBENI GLASNIK

## UNSKO - SANSKOG KANTONA

Godina III - Broj 11	31. decembar 1999. BIHAĆ	Izdanje na bosanskom jeziku
----------------------	-----------------------------	--------------------------------

**304.**

Na osnovu člana 4 (3), a u vezi sa članom 5 (1) c, odjeljak B. poglavlja V. Ustava Unsko-sanskog kantona, Predsjedavajući skupštine Unsko-sanskog kantona, u obavljanju funkcije predsjednika Unsko-sanskog kantona, donosi

### ODLUKU

#### O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBRTU

Proglašava se Zakon o obrtu, koji se na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, donijela Skupština Unsko-sanskog kantona na 13. sjednici održanoj 23. i 30. decembra 1999. godine.

Broj: 01-1-337/99.      Predsjedavajući Skupštine u  
31. decembra 1999. god.      funkciji Predsjednika Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**



## ZAKON O OBRTU

### I. OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim zakonom ureduju se uvjeti i način obavljanja obrtničke djelatnosti (u daljem tekstu: obrt) na području Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) izuzev djelatnosti koje su uređene posebnim zakonom.

#### Član 2.

Obrt u smislu ovog zakona je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti obrtnika u skladu sa članom 5. ovog zakona

sa svrhom postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrt obavlja i pravna osoba koja ima registrovanu jednu ili više djelatnosti iz člana 3. ovog zakona, ako to ne čini na industrijski način.

#### Član 3.

Obrti u smislu ovog zakona su slobodni, vezani i ovlašteni.

Slobodni obrti su oni za čije se obavljanje ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit.

Vezani obrti su oni za čije se obavljanje traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit.

Ovlašteni obrti su obrti koje obrtnik smije obavljati samo ako ispunjava uvjete vezane za obrte iz stava 3. ovog člana i ima ovlaštenje koje izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Popis slobodnih i vezanih obrta, stepen i visinu stručne sprema za njihovo obavljanje, te popis ovlaštenih obrta i način izdavanja ovlaštenja utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog ministarstva, ovisno o vrsti obrta, posebnim propisom.

#### Član 4.

Obrtnik u smislu ovog zakona je fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pri tome se može koristiti radom drugih osoba.

#### Član 5.

Ako obrtnik ostvaruje ukupan prihod veći od 1.000.000 KM po godišnjem obračunu za prethodnu godinu dužan je zatražiti brisanje iz registra obrtnika i osnovati društvo.

Ako obrtnik ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje o prestanku obavljanja obrta u roku od 30 dana od dana podnošenja godišnjeg obračuna obrtnika.

Kantonarno ministarstvo obnove, razvoja, nadzora i poduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo) na početku svake godine zatražit će od porezne uprave

podatke o obrtnicima koji su u prethodnoj godini ostvarili ukupan prihod veći od 1.000.000. KM, o čemu će obavijestiti nadležne organe.

## II. UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

### Član 6.

Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava slijedeće opće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem na teritoriji Unsko-sanskog kantona
- da je punoljetna osoba i da nije djelimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti
- da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom
- da joj pravomoćnom sudskom presudom, odnosno rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom, nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje
- da pruži dokaze da nema neizmirenih poreskih i drugih finansijskih obaveza prema društvu
- da ispunji minimalne tehničke uvjete za obavljanje tražene obrtničke djelatnosti

### Član 7.

Strani državljanini mogu obavljati obrt u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zapošljavanju stranaca (Sl. novine F BiH broj 8/99) uz primjenu načela uzajamnosti i ako zapošljavaju najmanje jednog državljanina BiH.

### Član 8.

Fizička osoba može obavljati vezani obrt ako uz uvjete iz člana 6. ovog zakona ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita.

Fizička osoba koja ispunjava opće uvjete iz člana 6. ovog zakona, a ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt, ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu.

### Član 9.

Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaze o pravu vlasništva ili korištenja.

Prostor iz stava 1. ovog člana i oprema moraju udovoljavati propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekove okoline, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima i drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene privredne djelatnosti, koje utvrđuje komisija sastavljena od članova nadležnog općinskog organa i predstavnika obrtničke komore.

Komisiju iz prethodnog stava formira rješenjem općinski načelnik.

Komisiju iz prethodnog stava za ovlaštene obrte imenuje nadležni kantonalni ministar.

Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnosti koje će propisati nadležni kantonalni ministar zavisno o vrsti obrta.

Vrste obrta, uvjete i djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija propisat će nadležno kantonalno ministarstvo, zavisno o vrsti obrta.

### Član 10.

Pravna osoba koja obavlja obrt iz člana 2. stav 2. ovog zakona, može s obrtnikom zaključiti ugovor u pisanoj formi kojim se uređuju odnosi u obavljanju obrta.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Na obavljanje obrta iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe ovog zakona.

## III. OTVARANJE OBRTA

### Član 11.

Obrtnik podnosi zahtjev za registraciju nadležnom organu zavisno o vrsti obrta. Obrtnik može imati samo jedno rješenje o obrtu.

### Član 12.

Za obavljanje slobodnih, vezanih i ovlaštenih obrta obrtnik mora imati rješenje o obrtu.

Rješenje o slobodnom i vezanom obrtu izdaje nadležni općinski organ. Rješenje o ovlaštenom obrtu izdaje nadležno ministarstvo.

Za obavljanje ovlaštenih obrta obrtnik mora imati, pored rješenja o obrtu i rješenje o ovlaštenju, koje izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Sadržaj, oblik i cijenu rješenja o obrtu utvrđuje Vlada Kantona posebnim propisom.

### Član 13.

Obrt se upisuje u registar obrtnika.

Registar obrtnika vodi nadležni općinski organ.

Glavni registar obrta vodi Ministarstvo.

Oblik i način vođenja registra propisuje Vlada Kantona.

### Član 14.

Nadležni organ, na osnovi uredno podnesenog zahtjeva, izdat će rješenje o obrtu kojim se odobrava obavljanje obrtničke djelatnosti fizičkoj osobi što ispunjava uvjete iz člana 6, 7. i 8. ovog zakona u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

### Član 15.

Nadležni organ izdat će rješenje kojim se odbija izdavanje rješenja o obrtu najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o obrtu ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava jedan ili više uvjeta iz ovog zakona.

Ako nadležni organ ne izda rješenje o obrtu, odnosno rješenje kojim se odbija njegovo izdavanje, u roku iz stava 1. ovog člana, obrtnik može, ako smatra da ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, započeti obavljanje obrta, o čemu pismeno izvještava nadležno ministarstvo.

Protiv rješenja nadležnog organa podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

### Član 16.

Obrtnik je dužan otpočeti obavljanje obrta u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja rješenja o obrtu.

Obrtnik je dužan, najkasnije 8 dana prije početka obavljanja obrta, prijaviti obavljanje obrta nadležnom organu, ovisno o vrsti obrta, koji će o tome odmah izvjestiti odgovarajuće inspekcije.

Ako obrtnik bez opravdanih razloga ne otpočne rad u roku iz stava 1. ovog člana, nadležni organ stavit će van snage rješenje o obrtu.

#### Član 17.

Nadležni organ dužan je sva rješenja u vezi s obavljanjem obrta dostaviti obrtniku, ministarstvu, nadležnom kantonalnom organu za poslove finansija, poreznoj upravi, nadležnim inspekcijama, nadležnim udruženjima obrtnika, nadležnom fondu penzijskog i zdravstvenog osiguranja i Federalnom zavodu za statistiku.

#### Član 18.

Firma je ime pod kojim obrt posluje.

Firma sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake.

Firma ne može sadržavati naziv i oznake koje su u suprotnosti s važećim propisima i međunarodnim konvencijama.

Obrtnik može promjeniti naziv i oznake firme.

Promjenu naziva i oznake firme obrtnik prijavljuje nadležnom organu, koji o tome donosi rješenje.

Firma se mora istaknuti na ulazu u sjedište obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja, ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

#### Član 19.

Sjedište obrta je mjesto koje je naznačeno u rješenju o obrtu.

Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište obrta je naznačeno u rješenju.

Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište.

#### Član 20.

Obrtnik može promijeniti sjedište obrta.

Promjenu sjedišta obrta obrtnik prijavljuje nadležnom organu, koji o tome donosi rješenje i upisuje promjenu sjedišta obrta u sudski registar.

Ako obrtnik mjenja sjedište obrta i prijavljuje se na područje drugog kantona, uz prijavu iz stava 2. ovog člana dužan je priložiti rješenje o obrtu i odjavu iz kantona u kojem je imao sjedište.

### IV. OBAVLJANJE OBRTA

#### Član 21.

Obrtnik može obavljati samo one obrte koji su obuhvaćeni rješenjem o obrtu. Rješenje o obrtu ne može se prenijeti na drugu osobu osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Osim obrta iz stava 1. ovog člana obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje djelatnosti što su obuhvaćene rješenjem o obrtu, ili se uobičajeno javljaju uz djelatnost obuhvaćene rješenjem o obrtu, ako se obavljaju u manjem opsegu.

#### Član 22.

U obavljanju djelatnosti obrtnik mora na način dostupan potrošačima:

- istaknuti cijenu svojih proizvoda, odnosno usluga
- proizvod osigurati proizvođačkom deklaracijom za složene proizvode
- osigurati garantni list, tehničku uputu i rezervne dijelove
- istaknuti radno vrijeme i pridržavati se istog,

#### Član 23.

Za obaveze koje nastanu u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom imovinom kojom obavlja obrt.

Obrtnik odgovara za zakonitost obavljanja obrta i za zakonitost rada radnika koje zapošljava.

#### Član 24.

Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona koji moraju udovoljavati uvjetima iz člana 9. ovog zakona.

Pod izdvojenim pogonom u smislu ovog zakona, podrazumijeva se jedan ili više odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt izvan sjedišta obrta.

#### Član 25.

U svakom izdvojenom pogonu obrtnik što obavlja slobodni obrt dužan je imenovati poslovođu, koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika i ispunjavati posebne uvjete stručne osposobljenosti i položenog majstorskog ispita.

#### Član 26.

Obavljanje obrta u izdvojenom pogonu, odnosno prestanak obrta u izdvojenom pogonu obrtnik prijavljuje nadležnom organu.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana izdat će rješenje o obavljanju obrta, odnosno rješenje o prestanku obavljanja obrta u izdvojenom pogonu.

#### Član 27.

Vođenje slobodnog ili vezanog obrta s poslovođom u izdvojenom pogonu obrtnik prijavljuje nadležnom organu, koji rješenjem utvrđuje vođenje obrta s poslovođom u izdvojenom pogonu, i to se upisuje u obrtni registar.

#### Član 28.

Nakon smrti obrtnika obrt se može prenijeti na njegove nasljednike. Ako nasljednik nema propisanu stručnu spremu za obavljanje obrta, ili ako su djeca maloljetna, obrt se nastavlja s privremenim poslovođom, koji mora ispunjavati uvjete iz člana 6. i člana 8. ovog zakona.

Nasljednik je dužan u roku od 30 dana od dana smrti obrtnika imenovati privremenog poslovođu.

Privremeni poslovođa se upisuje u registar obrtnika.

Privremeni poslovođa je dužan voditi obrt s pažnjom dobra privrednika za račun nasljednika umrlog obrtnika.

Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama ovog zakona, odgovara svojom imovinom za štetu nastalu tokom djelovanja.

#### Član 29.

Ako nasljednici žele prenijeti rješenje o obrtu nakon smrti obrtnika na sebe te nastaviti voditi obrt s poslovođom, dužni su o tome podnijeti zahtjev nadležnom organu u roku od 30 dana od dana okončanja ostavinskog postupka.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana nasljednici moraju priložiti:

- izvod iz knjige umrlih za obrtnike
- pravomoćnu sudsku odluku o nasljeđivanju
- ime i prezime poslovođe i dokaz o njegovoj stručnoj spremi
- izjavu nasljednika o suglasnosti vođenja obrta poslovođom.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana donosi rješenje te upisuje prijenos rješenja o obrtu i nastavak vođenja obrta s poslovođom u obrtni registar.

#### Član 30.

U slučaju djelimičnog ili potpunog gubitka poslovne sposobnosti obrtnika, koja se utvrđuje odlukom nadležnog suda, bračni drug ili maloljetna djeca mogu prenijeti rješenje o obrtu na sebe te nastaviti obavljati obrt s poslovođom.

Osobe iz prethodnog stava dužna su o tome podnijeti prijavu nadležnom organu u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke o gubitku poslovne sposobnosti.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana mora se priložiti:

- pravomoćna sudska odluka o gubitku poslovne sposobnosti obrtnika
- ime i prezime poslovođe i dokaz o njegovoj stručnoj spremi.

Nadležni organ donosi rješenje, upisuje prijenos rješenja o obrtu i nastavak vođenja obrta s poslovođom u obrtni registar te izvještava ministarstvo radi upisa u glavni obrtni registar.

#### Član 31.

Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili maloljetna djeca obrtnika propuste rok iz člana 30. ovog zakona, gube pravo na prenošenje rješenja o obrtu, a obrt prestaje po sili zakona.

#### Član 32.

Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju od jedne godine dana u slučaju bolesti, odsluženja vojne obaveze i u drugim opravdanim slučajevima, o čemu pismeno izvještava nadležni organ u roku od 15 dana od dana obustave obavljanja obrta.

Rješenje o privremenoj obustavi obavljanja obrta, razlozima obustavljanja obrta i trajanju privremene obustave donosi nadležni organ u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pismeno obavijestiti organ iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 8 dana po isteku vremena privremene obustave obustavljanja obrta.

Nadležni organ u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva izdat će rješenje o nastavljaju obavljanja obrta.

### V. ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE OBRTA

#### Član 33.

Dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt.

Međusobni odnosi iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorom registrovanim kod nadležnog organa.

Obrt iz stava 1. ovog člana posluje pod zajedničkom firmom.

#### Član 34.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati obrt ako udovoljavaju uvjetima iz člana 6. ovog zakona.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati obrt ako pri upisu u obrtni registar nadležnog organa prilože ugovor iz člana 33, stav 2. ovog zakona.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati vezane obrte ako jedna od osoba ispunjava uvjete iz člana 8. ovog zakona.

Ako je za obavljanje obrta potreban prostor, najmanje jedna osoba mora zadovoljiti uvjete iz člana 9, stav 1. ovog zakona.

#### Član 35.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavljanje obrta, kada obrt obavlja fizička osoba, odgovarajuće se primjenjuju i na obrt koji zajednički obavlja više fizičkih osoba.

### VI. PRESTANAK OBAVLJANJA OBRTA

#### Član 36.

Obrt prestaje odjavom i po sili zakona.

Prestanak obavljanja obrta odjavom utvrđuje se danom navedenim u odjavi.

Obrt se ne može odjaviti unatrag.

#### Član 37.

Obrtnik odjavljuje obavljanje obrta prije prestanka rada.

Odjava obavljanja obrta se upućuje nadležnom organu u pismenom obliku.

Ako u odjavi nije naznačen datum prestanka obavljanja obrta, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva za odjavu obrta.

#### Član 38.

Obrt prestaje po sili Zakona:

- smrću odnosno potpunim ili djelomičnim gubitkom poslovne sposobnosti obrtnika, ako nasljednici ne nastave vođenje obrta u skladu sa novim zakonom,
- ako obrtnik izgubi državljanstvo Bosne i Hercegovine, ili ako strancu prestane važiti radna dozvola,
- ako je obrtnik pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora za krivično djelo povezano s obavljanjem obrta,
- ako obrtnik koji ne ispunjava uvjete iz člana 8. ovog zakona ne zaposli osobu koja udovoljava tom zahtjevu,
- ako obrtnik ne počne obavljati obrt u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja rješenja o obrtu
- ako obrtnik ne imenuje poslovođu u skladu s članom 25. ovog zakona,
- ako je obrtniku izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta za vrijeme dok ta mjera traje,
- ako obrtnik, protivno odredbi člana 37. stav 2. ovog zakona obustavi obavljanje obrta bez pisane obavijesti nadležnom ministarstvu
- ako nadležno ministarstvo utvrdi da je obrtniku izdato rješenje za rad na osnovi lažnih dokumenata.

#### Član 39.

Nadležni organ rješenjem utvrđuje prestanak obrta odjavom ili po sili zakona i dostavlja ga svim subjektima navedenim u članu 17. ovog zakona.

Po pravosnažnosti rješenja iz prethodnog stava obrt se briše iz obrtnog registra.

### VII. ORGANIZOVANJE OBRTA

#### Član 40.

Radi unapređivanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa 30 i više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću mogu osnivati udruženja obrtnika na području jedne ili više općina.

Na području iz stava 1. ovog člana može se osnovati samo jedno opće i strukovno udruženje obrtnika.

Udruženje obrtnika je pravna osoba.

Udruženja obrtnika osnivaju se odlukom.

Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom, općem i strukovnom principu.

#### Član 41.

Udruženje obrtnika ima statut.

Statutom udruženja obrtnika uređuju se naročito: sadržaj rada, organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja, način finansiranja, međusobna prava i obaveze udruženja, organi upravljanja, njihova prava i obaveze te druga pitanja od značaja za njihov rad u skladu s ovim zakonom. Statut donosi skupština udruženja obrtnika.

#### Član 42.

Za područje Kantona obrazuje se Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona je samostalna, nevladina stručno-poslovna organizacija obrtnika koja se osniva radi usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

Naziv i sjedište obrtničke komore određuje se njenim statutom.

Obrtnička komora je pravna osoba.

Statut obrtničke komore kantona i drugi akti skupštine obrtničke komore objavljuju se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

#### Član 43.

Članovi obrtničke komore su obrtnici i pravne osobe iz člana 2. stav 2. ovog zakona koji obavljaju obrt na području Unsko-sanskog kantona u skladu sa ovim zakonom.

#### Član 44.

Udruženja obrtnika postaju članovi obrtničke komore osnivanjem.

Obrtnici postaju članovi obrtničke komore danom upisa u obrtni registar.

Evidenciju članova na području Kantona vodi obrtnička komora.

Evidencija članova obrtničke komore su javne knjige, na osnovu kojih se izdaju odgovarajuća uvjerenja, potvrde i sl. kao javne isprave.

Nadležni organ dostavlja kopiju rješenja o upisu i brisanju iz registra obrta obrtničkoj komori, radi upisa u evidenciju članova.

Upute za vođenje evidencije članova donosi nadležni organ obrtničke komore.

#### Član 45.

Obrtnička komora Kantona može ostvarivati saradnju s odgovarajućim obrtničkim komorama i udruženjima gradova, pokrajina, regija, kantona u drugim državama te zaključivati sporazume o međusobnoj saradnji na osnovi međukomorskih obrtničkih pravila.

#### Član 46.

Vlada i ministarstva Kantona ostvaruju saradnju s obrtničkom komorom Kantona kao partnerom u

zastupanju interesa članova obrtničke komore posebno u slijedećem:

- pripremi i donošenju zakona, drugih propisa i mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj obrtnika
- pripremi i donošenju mjera razvoja obrtništva i obrazovanju kadrova
- promociji obrtništva u zemlji i inozemstvu
- drugim pitanjima od interesa za razvoj obrtništva

#### Član 47.

Organizacija, zadaci i poslovi kantonalne obrtničke komore utvrđuju se njenim statutom.

#### Član 48.

Obrtničkom komorom upravljaju članovi preko nadležnih organa.

Organi obrtničke komore su skupština, upravni odbor i nadzorni odbor.

Izbori za organe obrtničke komore su tajni i vrše se na 4 godine.

Statutom obrtničke komore utvrđuje se sastav organa i način izbora vodeći računa o strukovnoj, teritorijalnoj i nacionalnoj zastupljenosti.

Odluku o raspisivanju izbora donosi kantonalna obrtnička komora.

#### Član 49.

Skupština obrtničke komore Kantona ima slijedeće nadležnosti:

- donosi statut
- donosi smjernice za godišnji i dugoročni program razvoja
- usvaja izvještaj o radu
- usvaja finansijski plan i završni račun
- bira i razrješava ostale organe obrtničke komore u skladu sa statutom
- donosi druge odluke, zaključke i preporuke utvrđene zakonom i statutom.

#### Član 50.

Obrtnička komora može vršiti javna ovlaštenja na osnovi odgovarajućih kantonalnih propisa i odobrenja Vlade Kantona.

Akti koje izdaje obrtnička komora u vršenju javnih ovlaštenja su javne isprave.

#### Član 51.

U organe obrtničke komore biraju se istaknuti obrtnici i naučno istraživački radnici iz oblasti obrta i poduzetništva.

Broj, sastav, način izbora organa obrtničke komore, nadležnost, organizovanje rada i druga pitanja utvrđuju se statutom i drugim aktima.

#### Član 52.

U okviru obrtničke komore djeluju sudovi časti.

Sudovi časti vode postupak i odlučuju o povredama poslovnih običaja, ugovora, tržišnih pravila i drugih propisa.

Nadležnost sudova časti određuje se prema sjedištu podnosioca prijave i sjedištu obrtnika protiv kojega je podnesena prijava.

Statutom i drugim aktima obrtničke komore utvrđuju se organizacija, način izbora, mjere koje se mogu izreći, postupak i druga pitanja rada sudova časti.

#### Član 53.

Sredstva za rad obrtničke komore osiguravaju se iz članarine, kotizacije, prihoda od imovine, naknada za usluge i drugih izvora u skladu sa statutom ili drugim aktima obrtničke komore.

Osnovicu, stopu, rokove i način plaćanja članarine i kotizacije i drugih prihoda utvrđuje skupština obrtničke komore.

#### Član 54.

Odluku za izbore prve konstitutivne sjednice skupštine obrtničke komore donijet će Vlada kantona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### Član 55.

Obrtnička komora Kantona je članica Federalne obrtničke komore.

### VIII. NADZOR I UPRAVNE MJERE

#### Član 56.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovi njega provode nadležni organi, svako u okviru svojih nadležnosti.

Poslove inspekcijiskog nadzora u okviru nadležnosti ministarstava provode kantonalni inspektori.

#### Član 57.

Ako se obrt obavlja bez rješenja o obrtu ili se obavlja suprotno rješenju o obrtu, nadležni organ donijet će rješenje o zabrani obavljanja obrta.

#### Član 58.

Ako prostor i oprema obrtnika ne udovoljavaju propisanim uvjetima, nadležna inspekcija donijet će rješenje kojim će odrediti rok do koga se nedostaci moraju otkloniti.

Ako se nedostaci iz stava 1. ovog člana ne otklone u određenom roku, nadležna inspekcija donijet će rješenje o zabrani obavljanja obrta.

U slučaju povrede sanitarno-zdravstvenih i tehničkih uvjeta zbog kojih mogu nastati teže posljedice za zdravlje i život ljudi, nadležna inspekcija donijet će rješenje kojim će odmah zabraniti obavljanje djelatnosti, dok se utvrđeni nedostaci ne otklone.

U slučaju iz stava 2. i 3. ovog člana žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

### IX. KAZNENE ODREDBE

#### Član 59.

Novčanom kaznom od 500 do 1 000 konvertibilnih maraka kaznit će se za prekršaj obrtnik ako:

- obavlja obrt koji nije obuhvaćen rješenjem o obrtu, odnosno za koji nije dobio rješenje o obrtu,
- ne prijavi početak obavljanja obrta,
- koristi izdvojene poslovne prostorije (pogone) bez odobrenja,
- ne obavlja rad pod firmom određenom u rješenju o obrtu
- ne istakne firmu obrta.
- ne prijavi promjenu firme (član 18. stav 5.) i sjedište obrta
- ne podnese prijavu o privremenom obustavljanju obrta,

- ne podnese prijavu o ponovnom početku obavljanja obrta,
- ne istakne cijenu svojih proizvoda i usluga na način dostupan potrošačima i ne pridržava se tih cijena,

### X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 60.

Fizičke osobe kojima je obavljanje obrta, odnosno samostalne djelatnosti odobreno po ranijim propisima nastavljaju obavljati obrt do objave djelatnosti ili prestanka rada uz obavezu upisa u registar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U protivnom prestaje im važnost odobrenja za obavljanje obrta.

#### Član 61.

Nadležni organ donijet će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propise o obrazovanju i osposobljavanju kadra za obavljanje obrtničke djelatnosti.

#### Član 62.

Vlada Kantona donijet će propise iz člana 3. stav 5. i člana 13. stav 4. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadležna ministarstva donijet će propise iz člana 9. stav 4,5. i 6. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Općinski načelnik će imenovati komisiju iz člana 9. stav 3. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### Član 63.

Fizičke osobe koje su po prijašnjim propisima stekle odgovarajuću stručnu spremu ili osposobljenost mogu obavljati vezane obrte utvrđene ovim zakonom, ako na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju osnovanu radnju.

#### Član 64.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na području Kantona prestaje primjena zakona koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona uređivao samostalno privređivanje.

#### Član 65.

Ovaj zakon stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

#### Član 66.

Odredbe ovog zakona uskladit će se sa odredbama zakona o obrtu Federacije BiH, po njegovom stupanju na snagu.

Broj: 01-1-147/99  
29. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
Adem Borić

## 305.

Na osnovi član 4(3), a u vezi sa članom 5(1)c, odjeljak B. poglavlja V. Ustava Unsko-sanskog kantona, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, u obavljanju funkcije Predsjednika Unsko-sanskog kantona, donosi

## ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudovima, koji je na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, donijela Skupština Unsko-sanskog kantona na 13. sjednici održanoj 23. 29. i 30. decembra 1999. godine.

Broj: 01-1-336/99.      Predsjedavajući Skupštine u  
31. decembra 1999. god.      funkciji Predsjednika Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**

## ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

### Član 1.

U Zakonu o sudovima ("Službeni list Unsko-Sanskog Kantona" broj 6/96 i "Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona" broj 7/98 i 7/99), član 50. stav 3. se mijenja i glasi:

"Pravna shvatanja usvojena na sjednici odjeljenja nisu obavezujuća za vijeće", a stavovi 4. i 5. se brišu.

### Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj: 01-1-144/99.      Predsjedavajući Skupštine  
29. decembra 1999. god.      Unsko-Sanskog Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**

## 306.

Na osnovi člana 10 s), odjeljak A poglavlje V Ustava Unsko-Sanskog Kantona, Skupština Unsko-Sanskog Kantona, na prijedlog Vlade Kantona, na 13. sjednici održanoj 23., 29., i 30. decembra 1999. godine donijela je

## ODLUKU O IZGRADNJI DIONICE AUTOPUTA VELIKA Kladuša - KLJUČ

### Član 1.

Ovom Odlukom, a u cilju pokretanja investicionog ciklusa i što bržeg i masovnijeg zapošljavanja na području Unsko-Sanskog Kantona, utvrđuje se neophodnost početka javnih radova na izgradnji dionice auto-puta Velika Kladuša-Ključ, kao prioritarnog objekta ovog Kantona.

### Član 2.

Zadužuje se Vlada Unsko-Sanskog Kantona, resorna ministarstva Unsko-Sanskog Kantona i Općine Unsko-

Sanskog Kantona da preduzmu sve neophodne mjere kako bi se u što kraćem roku pristupilo realizaciji izgradnje pomenutog objekta putem koncesija (odnosno najpovoljnijeg modela finansiranja).

### Član 3.

Vlada Unsko-Sanskog Kantona i Općinske službe će redovno informisati Skupštinu Unsko-Sanskog Kantona o toku realizacije zadataka na projektu datom u članu 1. ove odluke.

### Član 4.

Radi izvršenje poslova potrebnih za realizaciju ove odluke neće biti angažovana sredstva Budžeta Unsko-Sanskog Kantona.

### Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj: 01-1-143/99.      Predsjedavajući Skupštine  
29. decembra 1999. god.      Unsko-Sanskog Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**

## 307.

Na osnovi člana 10 r), odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-Sanskog Kantona, (Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, broj 1/95 i 2/97), a u vezi sa članom 6. stav 1., tačka 8, podtačka 1, Zakona o Federalnim jedinicama, kantonima-županijama (Službene novine F BiH, broj 8/96), Skupština Unsko-Sanskog Kantona, na prijedlog Vlade Kantona, na 13. sjednici održanoj 23., 29., i 30. decembra 1999. godine donijela je

## ODLUKU

### I.

Ovom Odlukom prenosi se dio šumskog područja ŠPP "Drvarsko" i to gospodarska jedinica "Osječnica" Ljutoč Kulen-Vakuf na dalje gospodarenje šumskom preduzeću ŠG "Risovac" Bihac.

### II.

ŠG "Risovac" Bihac ovom odlukom preuzima i dalje gospodari i gazduje šumskom površinom i drvnom zalihom u iznosu od 1746, 30 ha i drvenu masu od 588, 122 m<sup>3</sup> utvrđene po ŠPO i ŠPP "Drvarsko" čija važnost još traje. Struktura šumskih površina i drvena masa nalazi se u tabeli koja je u prilogu ove odluke.

### III.

ŠG "Risovac" Bihac se obavezuje da sa preuzetom površinom i drvnom masom postupa u skladu sa važećim Zakonom o šumama (Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, broj 5/97).

### IV.

ŠG "Risovac" Bihac će za dodjeljenje šumske površine utvrditi tačne površine, odjele, strukturu šuma, drvenu zalihu i o istom izvjestiti resorno ministarstvo.

### V.

O izvršenju ove odluke starat će se Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.



**VII. PRAVA I OBAVEZE****Član 12.**

U međusobnim pravima i obavezama između osnivača i Repro-centra, osnivač ima prava i obaveze da:

- odlučuje o statusnim promjenama, promjenama djelatnosti i prestanku rada, kada se za to steknu zakonski uslovi,
- daje saglasnost na odluku o promjeni naziva i sjedišta,
- vrši i druga prava i obaveze u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Obaveze Repro-centra su:

- podnošenje programa, planova rada i izvještaja o poslovanju, financijskog plana i godišnjeg obračuna na uvid osnivaču,
- pribavljanje saglasnosti osnivača pri donošenju određenih općih akata,
- druge obaveze predviđene Zakonom i drugim podzakonskim aktima.

Ovlašćuje se Vlada Unsko-Sanskog Kantona da u ime osnivača vrši poslove predviđene u prvom stavu ovog člana.

**Član 13.**

Repro-centar u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun bez ograničenja, osim u poslovima preuzimanja kredita i drugih oblika zaduženja, zašto je potrebna saglasnost Vlade Unsko-Sanskog Kantona.

Repro-centar u pravnom prometu sa trećim licima za svoje obaveze odgovara sa svim svojim sredstvima, osim onih koje su po zakonu izvan prometa.

**VIII. PRESTANAK RADA I STATUSNE PROMJENE****Član 14.**

Repro-centar prestaje raditi u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju stečaja i likvidacije osnivač koristi zakonom propisana prava.

**Član 15.**

Odluku o promjeni oblika organizacije donosi Upravni odbor Repro-centra uz prethodnu saglasnost osnivača.

**IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 16.**

Osnivača zastupa nadležno ministarstvo Vlade Unsko-Sanskog Kantona.

**Član 17.**

Danom stupanja na snagu ove odluke "Repro-centar" će preuzeti prava i obaveze, sredstva, radnike, opremu, druge stvari, arhivu, predmete i drugu dokumentaciju od Kantonalne direkcije robnih rezervi.

**Član 18.**

Repro-centar će u roku od 60 dana od donošenja ove odluke donijeti ostale normativne akte.

**Član 19.**

Ova odluka je pravna osnova za upis u sudski registar Kantonalnog suda u Bihaću.

**Član 20.**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona.

Broj: 01-1-154/99.      Predsjedavajući Skupštine  
30. decembra 1999. god.      Unsko-Sanskog Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**

**310.**

Na osnovu člana 10. r.), odjeljak A, poglavlje V Ustava Unsko-Sanskog Kantona (Službeni list Unsko-Sanskog Kantona, broj 1/95 i 2/97) Skupština Unsko-Sanskog Kantona, na prijedlog Vlade Kantona na 13. sjednici održanoj 23., 29., i 30. decembra 1999. godine donijela je

**ODLUKU**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
UTVRĐIVANJU LISTE PREDUZEĆA UNSKO-  
SANSKOG KANTONA PREMA KOJIMA  
OVLAŠĆENJA I OBAVEZE VLASNIKA PO OSNOVU  
DRŽAVNOG KAPITALA VRŠI VLADA KANTONA**

**I.**

U Odluci o utvrđivanju liste preduzeća Unsko-sanskog Kantona prema kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona (Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona, broj 3/97 i 4/98), u tački I. 7. dodaje se nova podtačka 9), koja glasi:

9). DD "Agrokrajina" Bihać

**II.**

Iza tačke I. 17. dodaje se tačka 18. koja glasi:

18. za oblast šumarstva

1) JP "Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa

2) DOO Rasadnik "Cazin"

**III.**

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona.

Broj: 01-1-155/99.      Predsjedavajući Skupštine  
30. decembra 1999. god.      Unsko-Sanskog Kantona  
B i h a ć      **Adem Borić**

**311.**

Na osnovi člana 10. s) odjeljka A, poglavlja V., Ustava Unsko-Sanskog Kantona, i člana 19. u vezi s članom 29. Zakona o Univerzitetu ("Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 8/98."), Skupština Unsko-Sanskog Kantona na prijedlog Vlade Unsko-Sanskog Kantona, na 14. sjednici održanoj 30. decembra 1999. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
TRANSFORMACIJI MAŠINSKOG FAKULTETA U  
TEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BIHAĆU**

**Član 1.**

Član 1. Odluke o transformaciji Mašinskog fakulteta u Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću ("Sl. glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 7/99.") mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom JU Mašinski fakultet u Bihaću organizira se kao Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Osnivač ustanove je Skupština Unsko-Sanskog Kantona (u daljem tekstu: Osnivač)

### Član 2.

Član 2. Odluke mijenja se i glasi:

Ova Javna ustanova će poslovati pod nazivom Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Sjedište JU Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću je u Bihaću u ulici Dr. Irfana Ljubijankića bb.

### Član 3.

Član 16. Odluke mijenja se i glasi.

Za vršioca dužnosti dekana JU Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću imenuje se prof. dr. Isak Karabegović s neograničenim ovlaštenjima.

Vršilac dužnosti dekana JU Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću izvršit će sve pripreme za organizovanje, početak rada i upisa u sudski registar JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

### Član 4.

Član 22. Odluke mijenja se i glasi:

Organizovanjem JU Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prestaje sa radom JU Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću.

Pravni sljednik JU Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću je JU Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Sredstva, dokumentaciju, opremu i radnike Mašinskog fakulteta preuzet će Tehnički fakultet.

Studenti upisani u prvu godinu Mašinskog fakulteta nastavu će pohađati prema Nastavnom planu i programu Tehničkog fakulteta.

Studenti druge godine Mašinskog fakulteta i apsolventi studij okončavaju prema Nastavnom planu i programu Mašinskog fakulteta, te nakon završenog studija stiču naziv inženjera odgovarajućeg odsjeka i smjera.

### Član 5.

Član 25. Odluke mijenja se i glasi:

Temeljem ove Odluke izvršit će se upis u sudski registar javnih ustanova organizovanje Javne ustanove Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, te brisanje iz sudskog registra Javne ustanove Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću.

### Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona."

Broj: 01-1-165/99	Predsjedavajući Skupštine
30. decembra 1999. god.	Unsko-Sanskog Kantona
B i h a ć	<b>Adem Borić</b>

## 312.

Na osnovu člana 10. s.), odjeljak A, poglavlja V., a u vezi s članom 2.) poglavlja IV. Ustava Unsko-Sanskog Kantona, i člana 19. Stav 3. Zakona o srednjoj školi (Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 3/97 i 11/98.), Skupština Unsko-Sanskog Kantona, na prijedlog Vlade Unsko-Sanskog Kantona, na 14. sjednici održanoj 30. decembra 1999. godine donijela je

## ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TRANSFORMACIJI MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE U CAZINU

#### Član 1.

Tačka I. Odluke o transformaciji Mješovite srednje škole Cazin ("Sl. glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 6/99.") mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom Mješovita srednja škola Cazin dijeli se u dvije srednje škole.

#### Član 2.

Tačka XI. Odluke mijenja se i glasi:

Pravni sljednici Mješovite srednje škole Cazin su: JU I srednja škola i JU II srednja škola i to na jednake dijelove za obaveze stvorene do donošenja ove Odluke.

Sredstva, dokumentaciju, opremu i radnike Mješovite srednje škole Cazin preuzet će novoformirane škole, a to sve prema Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti transformacije Mješovite srednje škole u Cazinu.

#### Član 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se upis statusnih promjena Mješovite srednje škole Cazin i formiranje javnih ustanova iz člana 2 Odluke.

#### Član 4.

Temeljem ove Odluke izvršit će se brisanje iz sudskog registra javne ustanove Mješovite srednje škole Cazin.

#### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj: 01-1-163/99	Predsjedavajući Skupštine
30. decembra 1999. god.	Unsko-Sanskog Kantona
B i h a ć	<b>Adem Borić</b>

## 313.

Na osnovi člana 10. s) odjeljka A. poglavlja V., a u vezi s članom 2.j) poglavlja IV. Ustava Unsko-Sanskog Kantona i člana 19. stav 3. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 3/97. i 11/98.), Skupština Unsko-Sanskog Kantona na prijedlog Vlade Unsko-Sanskog Kantona, na 14. sjednici održanoj 30. decembra 1999. godine, donijela je

## ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TRANSFORMACIJI MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE "DR. HUSEIN DŽANIĆ" U VELIKOJ Kladuši

#### Član 1.

Tačka I Odluke o transformaciji Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši ("Sl. glasnik Unsko-Sanskog Kantona broj 6/99.") mijenja se i glasi:

Ovom Odlukom Mješovita srednja škola "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša dijeli se u dvije srednje škole.

#### Član 2.

Tačka XI Odluke mijenja se i glasi:

Pravni sljednici Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša su: JU I srednja škola "Dr. Husein Džanić" i JU II srednja škola i to na jednake dijelove za obaveze stvorene do donošenja ove Odluke.

Sredstva, dokumentaciju, opremu i radnike Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša preuzet će novoformirane škole, a to sve prema Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti transformacije Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši.

#### Član 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se upis statusnih promjena Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša i formiranje javnih ustanova iz člana 2 Odluke.

#### Član 4.

Temeljem ove Odluke izvršit će se brisanje iz sudskog registra javne ustanove Mješovite srednje škole "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša.

#### Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona."

Broj: 01-1-164/99  
30. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
Adem Borić

### 314.

Na osnovi člana 114. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (Službeni list Unsko-sanskog kantona br. 2/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, na 12. sjednici održanoj 19. novembra 1999. godine, donijela je slijedeći

## ZAKLJUČAK

### O UPUĆIVANJU JAVNOG PROTESTA U VEZI S DOGAĐAJIMA U ČEČENIJI

#### I.

Poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona, Vlada Kantona, predstavnici političkih stranaka koje imaju poslanike u Skupštini Kantona upućuju javni protest u vezi sa događajima u Čečeniji.

#### II.

Nakon teškog i razornog rata u Bosni i Hercegovini, ljudskih gubitaka, rata čije su posljedice prisutne u svakom našem domu, u kući, okupljeni sa svima koji nam žele pomoći, okupljeni da pobjeđujemo velike teškoće i probleme i da smanjimo neimaštinu i težak život, da obnovimo srušeno, da ulijemo nadu u perspektivu života, ovih nedelja i dana gledamo i čujemo paljbu i zvuk teške artiljerije u Čečeniji. Ponovno je čovjek postao topovsko meso i iznova se ubijaju nevini ljudi.

#### III.

Mi ovdje u Bihaću, u Unsko-sanskom kantonu dobro poznajemo taj zvuk, tu nelagodu, osjećaj tjeskobe, mi čujemo krik i bol, do nas dopire miris krvi. Mi to više ne možemo gledati, mi to više ne možemo slušati, mi suosjećamo s nevinim ljudima Čečenije i dižemo glas protiv nasilja i sile, pozivamo čitav demokratski svijet i vlade da odmah prekinu nemoralan rat protiv čovjeka na pragu trećeg milenija.

#### IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-138/99  
19. novembar 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
Adem Borić

### 315.

Na osnovi člana 114. stav 2. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (Sl. list Unsko-sanskog kantona br. 2/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Odbora Skupštine za društveno-ekonomske odnose, privatizaciju i obnovu i Vlade Unsko-sanskog kantona, na 13. sjednici održanoj 23. 29. i 30. Decembra 1999. godine, donijela je slijedeći

## ZAKLJUČAK

#### I.

1. Skupština obavezuje sve odgovorne subjekte da se proces privatizacije na području Kantona ubrza i što hitnije provede i da, s tim u vezi, Vlada Kantona odredi poslove po prioritetu.
2. Vlada Kantona će putem Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona osigurati potrebna finansijska sredstva za provođenje programa privatizacije u državnim preduzećim, za koja Vlada ocijeni da to ne mogu sama učiniti, te će ostalim preduzećima postaviti rokove i u tom pravcu tražiti odgovornost svih subjekata koji ne urade svoj dio posla u tom pravcu.
3. Odbor za društveno-ekonomske odnose, privatizaciju i obnovu, ispred Skupštine Kantona, od ovlaštenih institucija zatražit će da utvrde stepen devastacije državnih preduzeća od završetka rata i pokrenu postupak protiv odgovornih osoba.
4. Skupština je mišljenja da je previše preduzeća na području Unsko-sanskog kantona proglašeno preduzećima od kantonalnog značaja i u vezi s tim obavezuje Vladu Kantona da odmah preispita Odluku o utvrđivanju liste preduzeća Unsko-sanskog kantona prema kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika po osnovi državnog kapitala vrši Vlada Kantona i predloži Skupštini donošenje nove odluke.
5. Skupština kantona preporučuje Vladi Kantona i sudovima na području Kantona da se preispita organizacija dostavne službe radi efikasnijeg rada sudova.

6. Skupština obavezuje Vladu Kantona da odmah pokrene postupak suspenzije direktora u privrednim preduzećima i članova upravnih odbora protiv kojih je pokrenut krivični postupak.
7. Zadužuje se Vlada Kantona da za narednu godinu obavezno planira u budžetu dio sredstava za ulaganje u preduzeća koja imaju jasne programe proizvodnje na bazi ponuđenih programa koji imaju tržište. Isključivi kriterij pri tome je efikasnost upotrebe tih sredstava. Ovakve programe će Vlada Kantona pomagati i iz sredstava koja će se osiguravati povratom plasiranih pozajmnica i iz određenih kreditnih linija, u skladu sa zakonom.
8. Zadužuje se Vlada Kantona da izradi i predloži operativni program aktivnosti za moguće koncesijske ugovore i uputi ih u realizaciju kad se steknu zakonom predviđeni uvjeti.
9. Skupština traži od Vlade Kantona i resornih kantonalnih ministarstava hitno provođenje zaključaka Odbora za društveno-ekonomske odnose, privatizaciju i obnovu i zaključaka Skupštine Kantona usvojenih povodom razmatranja poslovanja preduzeća od kantonalnog značaja i ostvarivanja procesa privatizacije na području Kantona.
10. Obavezuje se Vlada Kantona da kvartalno dostavlja Skupštini na razmatranje informaciju o stanju državnih subjekata u privredi i ostvarivanju procesa privatizacije na području Unsko-sanskog kantona.

O provođenju ovog zaključka starat će se Vlada Kantona, resorna kantonalna ministarstva, Agencija za privatizaciju Unsko-sanskog kantona i Odbor Skupštine za društveno-ekonomske odnose, privatizaciju i obnovu.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-141/99  
29. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
**Adem Borić**

## 316.

Na osnovi člana 114. stav 2. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (Sl. list Unsko-sanskog kantona br. 2/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, po razmatranju Analize o primjeni kantonalnih zakona u vezi s utvrđivanjem odnosa općina-kanton, na 13. sjednici održanoj 23, 29. i 30. decembra 1999. godine, donijela je slijedeći

## ZAKLJUČAK

Analiza o primjeni kantonalnih zakona u vezi s uređivanjem odnosa općina-kanton se usvaja.

Vlada Kantona će, u saradnji s kantonalnim resornim ministarstvima, utvrditi plan aktivnosti na normativnom utvrđivanju samoupravnog djelokruga, poslova uprava u nadležnosti općina kao i prenešenih poslova kantonalne uprave.

Utvrđeni plan aktivnosti iz prethodnog stava ugradit će se u Program rada Vlade i Skupštine Kantona za 2000. godinu, a resorna ministarstva iz svoje nadležnosti predložiti će, u skladu s planom aktivnosti, donošenje kantonalnih zakona i izmjene i dopune postojećih kantonalnih zakona.

O izvršenju ovog zaključka starat će se Vlada Kantona i Kantonalno ministarstvo pravosuđa i uprave.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-156/99  
30. decembar 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
**Adem Borić**

## 317.

Na osnovi člana 114. stav 2. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (Sl. list Unsko-sanskog kantona br. 2/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, po razmatranju Informacije o izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa za osnovnu školu i opću gimnaziju na području Unsko-sanskog kantona, na 13. sjednici održanoj 23, 29 i 30. decembra 1999. godine, donijela je slijedeći

## ZAKLJUČAK

Informacija o izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa za osnovnu školu i opću gimnaziju na području Unsko-sanskog kantona prima se na znanje.

Za provođenje tematske rasprave o stanju u oblasti obrazovanja Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i sporta i Vlada Kantona će uzeti u obzir stavove i prijedloge istaknute u raspravi na sjednici Skupštine i nakon njihove ocjene pripremit će i podnijeti Skupštini cjelovitu informaciju o stanju u ovoj oblasti početkom 2000. godine.

O izvršenju ovog zaključka starat će se Vlada Kantona i Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i sporta.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-160/99  
30. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
**Adem Borić**

**318.**

Na osnovi člana 114. stav 2. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (Sl. list Unsko-sanskog kantona br. 2/97), Skupština Unsko-sanskog kantona, po razmatranju Informacije o početku školske 1999/2000 godine na području Unsko-sanskog kantona, na 13. sjednici održanoj 23. 29. i 30. decembra 1999. godine, donijela je slijedeći

**ZAKLJUČAK**

Informacija o početku školske 1999/2000 godine na području Unsko-sanskog kantona prima se na znanje.

Kantonarno ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i sporta i Vlada Kantona će uzeti u obzir stavove i prijedloge istaknute u raspravi na sjednici Skupštine i nakon njihove ocjene pripremiti i podnijeti Skupštini cjelovitu informaciju o stanju u oblasti obrazovanja početkom 2000. godine.

O izvršenju ovog zaključka starat će se Vlada Kantona i Kantonarno ministarstvo obrazovanja, nauke, vjere i sporta.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".

Broj: 01-1-161/99  
30. decembar 1999. god.  
B i h a ć

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-Sanskog Kantona  
**Adem Borić**

**319.**

Na osnovu člana 96. stav 1. Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 4/97), predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje Bihać, donio je dana 24.12.1999. godine

**ODLUKU****O IZBORU SUDIJE OPĆINSKOG SUDA ZA  
PREKRŠAJE VELIKA KLADUŠA**

Za sudiju Općinskog suda za prekršaje Velika Kladaša bira se:

1. OSMANOVIĆ ENVERA

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj-SU: 293/99  
24. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjednik suda  
**Dedić Esma**

**320.**

Na osnovu člana 105 Zakona o sudovima ("Službeni list Unsko-Sanskog Kantona", br. 6/96, 7/98 i 7/99), predsjednik Kantonalnog suda u Bihaću, donosi

**RJEŠENJE****I.**

ĆORALIĆ BAHRI prestaje služba sudije u Općinskom sudu u Bihaću sa danom 18. 11. 1999. godine zbog izbora u drugi sud.

**II.**

Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona".

Broj: SU-620/99  
18. novembra 1999. god.  
B i h a ć

Predsjednik Suda:  
**Pjanić Hasan**

**321.****OGLAS**

Kantonarni sud u Bihaću rješenjem broj RL-54/99 od 02.12.1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL "Rimsa-commerce" društvo jednog lica za trgovinu, export-import i usluge p.o. Bihać. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98) je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi, budući da je imovina dužnika neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Rimsa-commerce" društvo jednog lica za trgovinu, export-import i usluge p.o. Bihać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu. Žalba se podnosi putem ovog suda.

Broj: RL-54/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
**Ilvana Pračić**

**322.****OGLAS**

Kantonarni sud u Bihaću Rješenjem broj RL-66/99 od 03.12.1999. godine otvorio je likvidacioni postupak nad DJL za promet, automobila, export-import "Hase-Sejo-auto" Bos. Krupa. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji postupak likvidacije se neće provoditi, budući da je imovina dužnika DJL "Hase-Sejo-auto" p.o. Bos. Krupa neznatne vrijednosti. Zaključuje se likvidacioni postupak na DJL "Hase-Sejo-auto" p.o. Bos. Krupa. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-66/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
**Ilvana Pračić**

**323.****OGLAS**

Kantonalni su u Bijaću rješenjem broj RL 43/99 od 20.10.1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL "Kišmetović" p.o. Bos. Krupa. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL za promet i usluge export-import "Kišmetović" p.o. Bos. Krupa. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-43/99  
28. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**324.****OGLAS**

Na osnovu člana 88 stav 2 Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji rješenjem Kantonalnog suda u Bijaću broj ST. 2/97 od 14.9.1999. godine, ZAKLJUČEN JE STEČAJNI POSTUPAK nad Privrednom bankom Sarajevo - Osnovna Banka Bijać jer dužnik nema imovine. Po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se brisanje dužnika u registru pravnih lica kod Kantonalnog suda u Bijaću.

Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i u Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona, Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: ST-2/97  
3. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Mira Blažević

**325.****OGLAS**

Kantonalni su u Bijaću rješenjem broj RL-59/99 od 9.12.1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL za trgovinu na veliko i malo, export-import, građevinarstvo, prevoz i usluge "Ikeljić" p.o. Ključ. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da imovina dužnika DJL "Ikeljić" p.o. Ključ je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Ikeljić" p.o. Ključ. Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa putem ovog suda.

Broj: RL-59/99  
16. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**326.****OGLAS**

Kantonalni su u Bijaću rješenjem broj RL-48/99 od 02.12.1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL "Bahta" p.o. Ključ. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da je imovina dužnika neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Bahta" p.o. Ključ. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-48/99  
16. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**327.****OGLAS**

Kantonalni su u Bijaću rješenjem broj RL-49/99 od 02.12.1999. godine otvorio je likvidacioni postupak nad DJL "Šime" privatno-trgovinsko, uslužno, uvozno-izvozno preduzeće p.o. Bijać. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98), odlučeno je da se postupak likvidacije ne provodi budući da je imovina dužnika DJL "Šime" p.o. Bijać neznatne vrijednosti. Zaključuje se likvidacioni postupak nad DJL "Šime" privatno-trgovinsko, uslužno, uvozno-izvozno preduzeće p.o. Bijać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-49/99  
16. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**328.****OGLAS**

Kantonalni su u Bijaću rješenjem broj RL-65/99 od 03.12.1999. godine otvorio je likvidacioni postupak nad DJL "Privilica-transport" p.o. Bijać. Temeljem čl. 52. st. 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH" broj 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da je imovina dužnika neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Privilica-transport" p.o. Bijać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-65/99  
16. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**329.****OGLAS**

Otvara se postupak likvidacije nad DJL "B.B.Word" p.o. Eksport-import Bihać. Na osnovu člana 52 u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji postupak likvidacije se neće provoditi pošto je imovina dužnika neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "B.B.Word" p.o. Bihać. Po pravnomoćnosti ovog rješenja izvršit će se brisanje dužnika iz registra pravnih lica kod Kantonalnog suda u Bihaću, a izvod iz izreke ovog rješenja objavit će se u "Sl. novinama FBiH" i Sl. glasniku Unsko-Sanskog Kantona. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu FBiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-40/99  
8. septembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**330.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj RL-52/99 od 2. 12. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL za trgovinu, export - import, proizvodnju, prevoz i usluge "Elkoplus" p.o. Ključ. Temeljem čl. 52 stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji odlučeno je da se postupak likvidacije ne provodi, budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Elkoplus" p.o. Ključ. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu FBiH u Sarajevu. Žalba se podnosi putem ovog suda.

Broj: RL-52/99  
16. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**331.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj RL-58/99 od 17. 11. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL "Potions" trgovinsko uslužno preduzeće - export - import p.o. Bihać. Temeljem čl. 52 stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine Federacije BiH" br. 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "Potions" za trgovinsko uslužno preduzeće, export-import p.o. Bihać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu FBiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-58/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**332.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću pod brojem RL-50/99 od 2. 12. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL "DI&ERN" - export - import p.o. Bihać. Temeljem čl. 52. stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine Federacije BiH" br. 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL "DI&ERN" export-import p.o. Bihać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa. Žalba se podnosi putem ovog suda.

Broj: RL-50/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**333.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj RL-55/99 od 9. 12. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL za promet i usluge, export - import "Metal-obnova Salkić" p.o. Bosanska Krupa. Temeljem čl. 52 stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine Federacije BiH" br. 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da je imovina dužnika neznatne vrijednosti. Zaključuje se likvidacioni postupak nad DJL za promet i usluge, export-import "Metal-obnova-Salkić" p.o. Bosanska Krupa. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa Vrhovnom sudu FBiH Sarajevo putem ovog suda.

Broj: RL-55/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**334.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj RL-57/99 od 9. 12. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL za trgovinu, prevoz i usluge, ugostiteljstvo - export - import "Duljić" p.o. Bihać. Temeljem čl. 52 stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine Federacije BiH" br. 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL za trgovinu, prevoz i usluge, ugostiteljstvo, export-import "Duljić" p.o. Bihać. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju oglasa Vrhovnom sudu FBiH Sarajevo putem ovog suda.

Broj: RL-57/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
Ilvana Pračić

**335.****OGLAS**

Kantonalni sud u Bihaću rješenjem broj RL-63/99 od 24. 11. 1999. godine otvorio je postupak likvidacije nad DJL za trgovinu i usluge "Elektro-signal" export - import p.o. Cazin. Temeljem čl. 52 stav 1. u vezi sa čl. 139. Zakona o stečaju i likvidaciji ("Sl. novine Federacije BiH" br. 23/98), je odlučeno da se postupak likvidacije ne provodi, budući da imovina dužnika je neznatne vrijednosti. Zaključuje se postupak likvidacije nad DJL za trgovinu i usluge, export-import "Elektro signal" p.o. Cazin. Protiv ovog rješenja povjeritelji mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana po objavljivanju ovog oglasa Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu putem ovog suda.

Broj: RL-63/99  
21. decembra 1999. god.  
B i h a ć

Sudija  
**Ilvana Pračić**

**S A D R Ź A J**

<b>304.</b> Zakon o obrtu	429	<b>311.</b> Odluka o izmjenama i dopunama odluke o transformaciji Mašinskog fakulteta u Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću	437
<b>305.</b> Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima	435	<b>312.</b> Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o transformaciji Mješovite srednje škole u Cazinu	438
<b>306.</b> Odluka o izgradnji dionice autoputa Velika Kladuša - Ključ	435	<b>313.</b> Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o transformaciji Mješovite srednje škole "dr. Husein Džanić" u Velikoj Kladuši	438
<b>307.</b> Odluka	435	<b>314.</b> Zaključak o upućivanju javnog protesta u vezi s događajima u Čečeniji	439
<b>308.</b> Odluka o usvajanju elaborata o osnivanju JP "Repro-centar u stočarstvu" Pučenik Bosanska Krupa	436	<b>315.-318.</b> Zaključci	439
<b>309.</b> Odluka o osnivanju javnog preduzeća "Repro-centar u stočarstvu" Pučenik - Bosanska Krupa	436	<b>319.</b> Odluka o izboru sudije Općinskog suda za prekršaje Velika Kladuša	441
<b>310.</b> Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju liste preduzeća Unsko-Sanskog Kantona prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrši Vlada Kantona	437	<b>320.</b> Rješenje	441
		<b>321.-335.</b> Oglasi	441